

t32_diff_3 (TMUSQBWErJm- sXyppM9xjA7AWDRNwx1npCqy)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_diff_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X3. \\ & ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 k1_numbers k1_numbers) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers)))))) \Rightarrow ((r1_zfmisc_1 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((k10_diff_1 X3 X0 X1 X2 = k10_diff_1 X3 X2 X0 X1) \wedge (k10_diff_1 \\ & X3 X0 X1 X2 = k10_diff_1 X3 X1 X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(r1_zfmisc_1 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((X0 \neq X1) \wedge ((X0 \neq X2) \wedge (X1 \neq X2))) \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_subset_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X3. \\ & ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 k1_numbers k1_numbers) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k1_numbers k1_numbers)))))) \Rightarrow ((r1_zfmisc_1 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow (k10_diff_1 X3 X0 X1 X2 = k10_diff_1 X3 X0 X2 X1)))))) \end{aligned}$$